

**SKUPŠTINA CRNE GORE**

Predsjedniku  
Aleksi Bečiću

ČRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE 11:50

PRIMLJENO:	23. 11.	20 4 GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2121-276	
VEZA:		
EPA:		
SKRAĆENICA:	PRILOG:	

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Ministru poljoprivrede i ruralnog razvoja, Aleksandru Stijoviću, postavljam sljedeće

**POSLANIČKO PITANJE:**

Kada je donijeta poslednja strategija razvoja poljoprivrede i kako ocjenjujete Izvještaj Evropske Komisije za poglavlje 11 - poljoprivreda? Zašto još uvijek nijesu isplaćena direktna plaćanja po heketaru, zašto poljoprivrednici plaćaju akcize na gorivo, zašto su stočari i mljekari nezadovoljni Vašim radom i zašto nijeste održali obećanje koje ste dali u Skupštini Crne Gore da će svi javni pozivi za IPARD biti objavljeni u III kvartalu ove godine?

Obrazloženje ču dati na sjednici Skupštine.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK  
Petar Ivanović  
*Ivanović*



Crna Gora  
Ministarstvo poljoprivrede,  
šumarstva i vodoprivrede

CRNA GORA	
SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	30. 11. 2021. GOD.
11 KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2/21-276/2
VEZA:	Adresa: Rimski trg 46,
EPA:	81000 Podgorica, Crna Gora
SKRAĆENICA:	PRILOG: tel: +382 20 234 105 fax: +382 20 234 306 <a href="http://www.gov.me/mpsv">www.gov.me/mpsv</a>

Broj: 1-076/21-14099/2  
Podgorica, 24.11.2021. godine

**SKUPŠTINA CRNE GORE**  
**n/r gospodinu Aleksi Bečiću, predsjedniku**

**PODGORICA**

**Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje poslanika Petra Ivanovića**

Poslanik Petar Ivanović, u pisanoj formi, postavio je sljedeća pitanja na koje traži odgovor, u pisanoj formi, od strane ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede:

**POSLANIČKO PITANJE**

Kada je donijeta poslednja strategija razvoja poljoprivrede i kako ocjenjujete Izvještaj Evropske komisije za poglavlje 11 – poljoprivreda? Zašto još uvijek nijesu isplaćena direktna plaćanja po hektaru, zašto poljoprivrednici plaćaju akcize na gorivo, zašto su stočari i mljekari nezadovoljni Vašim radom i zašto nijeste održali obećanje koje ste dali u Skupštini Crne Gore da će svi javno pozivi za IPARD biti objavljeni u III kvartalu ove godine?

Na postavljeno pitanje dajemo sljedeći

**O D G O V O R**

Prije svega želim da Vam zahvalim na pitanju.

Prilikom davanja ocjene Izvještaju Evropske komisije o napretku za pregovaračko poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, obavezno se mora poći od toga u kakvim uslovima je Ministarstvo radilo u periodu od juna 2020. do juna 2021. godine, na koji se i odnosio izvještajni period. Prethodno Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja se do avgusta 2020. godine nalazilo u izbornoj kampanji, pa je onda bio tehnički mandat Vlade do decembra 2020. godine, te za cijeli taj period nije ispunjena nijedna obaveza iz evropske agende. Svjesno su ostavljene brojne neizvršene obaveze novoj administraciji.

Za preostalih šest mjeseci, dakle do kraja izvještajnog perioda, odradili smo i postigli mnogo, što je i cijenjeno u zadnjem izvještaju Evropske komisije koji bilježi ostvaren određeni napredak, odnosno da Crna Gora ostaje umjereni spremna u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Želim da kažem da smo više nego zadovoljni ovom

ocjenom, uzimajući u obzir okolnosti u kojima smo radili i obaveze koje smo naslijedili od bivše vlasti, a odnose se na nerealizovane aktivnosti iz evropske agende.

Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnih područja je važila za period 2013-2020. godina, pa je stoga do kraja 2020. godine već trebalo imati spremnu strategiju za naredni programski period. Jednostavno je zaključiti da je to bila obaveza prošle administracije. Međutim, umjesto završene strategije, zatekao sam stanje da ista nije ni započeta. Kada je ova važna obaveza u pitanju, ostavljeni su samo problemi, nedovršene sektorske analize koje su trebale da posluže kao osnov za potrebe izrade IPARD III programa i Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja, dobili smo nekompletna i neadekvatna dokumenta koja su više puta morala da se vraćaju na doradu po instrukcijama naših stručnih službi.

Međutim, ni to nas nije pokolebalo da činimo sve da ispunimo obaveze koje Crna Gora ima na EU putu i stvori sve preduslove da u narednim godinama postigne potpunu uskladenost sa pravnom tekvinom EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ističem i stvarnu spremnost da ta pravila uspješno i primjenjujemo, a ne da se donose propisi koji se ne primjenjuju kao što je to do sada bila praksa prethodne vlasti čime je pokušavala da stvori privid posvećenosti integracijama.

Zbog crnogorske javnosti u obavezi sam da kažem da predano radimo na donošenju svih dokumenta koja se nalaze na listi obaveza ovog Ministarstva, uključujući i Strategiju, te ćemo te obaveze ispuniti, a osnovu za ovu konstataciju nalazimo u stalnom kontaktu sa predstvincima Evropske komisije, kojima dugujemo zahvalnost za pomoć koju pružaju i što imaju razumjevanja za sve probleme koje smo naslijedili.

Što se tiče nezadovoljstva stočara i mljekara, nije istina je da su nezadovoljni radom Ministarstva i ministra, jer u istima prepoznaju odgovornog partnera koji pravovremeno i posvećeno u datim okolnostima pomažu da se očuva dohodak poljoprivrednih proizvođača.

Činjenica je da je prethodna godina bila teška za poljoprivrednu proizvodnju. Kao što je opštepoznato uslijed pandemije imali smo skok cijena inputa, veliku sušu i kašnjenje Agrobudžeta. Ministarstvo je bilo odlučno da očuva dohodak poljoprivrednih proizvođača i sa zadovoljstvom želim da Vam kažem da će sve agrobudžetske mjere biti implementirane do kraja, uprkos skraćenom periodu za realizaciju. Pored implementacije agrobudžetskih mjera, Ministarstvo je pokazalo odlučnost i pomoglo cijelokupni stočarski sektor nizom interventnih mjera.

Subvencionisali smo koncentrovanu stočnu hranu (obuhvatajući sve sektore stočarske proizvodnje (govedarstvo, svinjarstvo, kozarstvo, ovčarstvo, živinarstvo) i ribarstvo sa 5 eurocenti po kilogramu za mjesec avgust i septembar za šta je opredijeljeno 800.000 eura.

Ministarstvo je pored toga uvelo više interventnih mjera koje su namjenjene da bi očuvali dohodak poljoprivrednih proizvođača i očuvali poljoprivredne proizvođače a to su:

Sektor živinarstva podržan je smanjenjem PDV-a na jaja početkom godine imao je fiskalni efekat 3 miliona eura, dodatno su podržana i 2 turnusa brojlerske proizvodnje u iznosu od

10 centi po kilogramu proizvedenog mesa što je imalo fiskalni efekat 88.000 eura. U toku je dodatna podrška koja se odnosi za nabavku pilića za brojlersku proizvodnju u iznosu 50 centi po komadu što ima fiskalni efekat 100.000 eura. Takođe, ovaj sektor podržan je sa subvencijom stočne hrane u iznosu od 5 eurocenti po kilogramu.

Sektor stočarstva je pored redovnih 11 centi za mlijeko dodatno subvencionisan za mjesec jun i jul 2+2 centa, što je imalo fiskalni efekat po budžet 210.000 eura. Za mjesec oktobar, novembar i decembar Ministarstvo je subvencionisalo sektor mlječnog govedarstva sa 3+2 centa po litru mjesечно, što čini fiskalni efekat od 400.000 eura.

Sektor svinjarstva, podržan je povećanjem osnovnih premija za nazimice za 20% kao i kroz novu interventnu mjeru koja je u toku, pa će proizvođači dobiti dodatnu podršku po nazimici u iznosu od 50 eura.

Sektor ovčarstva i kozarstva podržan je povećanjem osnovne premije i podrškom za stočnu hranu za 12,5%. Obezbiđen je otkup tržišnih viškova i implementirana mjera čime su rešeni problemi viškova jagnjadi i ova mjera je imala fiskalni efekat 250.000 eura

Usaglašena je korekcija na stare i mlade bijele sireve, koja će startovati od 1. januara 2022. godine sa 22 na 7 posto, što će imati fiskalni efekat 2 miliona eura.

Kad je riječ o subvencijama, prvo treba reći da je više od 50% subvencija već realizovano, a ostale će biti isplaćene do kraja godine. Povećali smo iznose plaćanja ove godine u skladu sa mogućnosti i namjeravamo da ih povećamo i naredne godine. Godinama unazad subvencije su se isplaćivale ustaljenom dinamikom, nakon obrade zahtjeva formira se lista za plaćanja, nakon čega slijedi isplata subvencija. Krajnji rok za isplatu subvencija je uvijek bio 31. decembar tekuće godine.

Ove godine smo, nažalost, imali situaciju da smo čekali na objavljivanje budžeta do sredine godine, što je uslovilo i kašnjenje u objavljinju Agrobudžeta. Dodatno, unaprijedili smo i sistem kontrole u skladu sa evropskim modelom direktnih plaćanja. Modul za evidenciju zahtjeva povezan je sa Registrom poljoprivrednih gazdinstava i SIZEP-om, kako bi se osigurale unakrsne provjere u trenutku podnošenja zahtjeva. Ipak i pored činjenice da je nacionalni bužet, a samim tim i Agrobudžet usvojen nakon planiranog roka to neće uticati na dinamiku isplate subvencija po hektaru, jer je krajnji rok za isplatu subvencija kraj decembra tekuće godine. Ovdje želim da istaknem važnost usvajanja budžeta na vrijeme kako bi već u februaru naredne godine imali objavljan Agrobudžet koji bi bio dostupan poljoprivrednim proizvođačima.

Što se tiče plaćanja akciza na gorivo, ističem da pravni osnov postoji, te da poljoprivrednici mogu podnijeti zahtjev za povrat akciza na gorivo. Međutim, odlučili smo da pojednostavimo ovu praksu koja je bila dosta komplikovana i teško ostvariva za naše poljoprivrednike. U tom pravcu, u toku je donošenje novog pravilnika kojim će se potpuno pojednostaviti procedura, te će poljoprivrednici umjesto povrata akciza na gorivo plaćati direktno gorivo bez akcize, a sve uz pomoć kartice koja će biti kreirana nakon stupanja na snagu ovog propisa.

I na kraju što se tiče dijela pitanja koji se odnosi na IPARD, dinamiku objava Javnih poziva prilagodili smo potrebama korisnika i njihovim finansijskim mogućnostima da realizuju investicije.

Korisnicima je data mogućnost korišćenja avansnog i faznog plaćanja u cilju brže realizacije investicija i povlačenja bespovratnih sredstava. Shodno tome, bilo je potrebno prolongirati termin objave poziva imajući u vidu veliku zainteresovanost korisnika za uvođenje avansnog i faznog plaćanja. Kako bi u što većoj mjeri iskoristili pozitivne efekte navedenih mogućnosti, bilo je neophodno da korisnicima omogućimo određeni vremenski period za pripremu i prilagođavanje na ove novine kao i priprema za nove pozive koji će uslijediti.

Što se tiče objave Javnih poziva u ovoj godini, 23. juna objavili smo prvi Javni poziv za Mjeru 7 „Diverzifikacija gazdinstva i razvoj poslovanja“, podmjera 7.1 „Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma“. Javni poziv je trajao do 30. septembra 2021. godine. U okviru Prvog Javnog poziva podnijeto je 102 zahtjeva za dodjelu podrške, od čega je 76 korisnika iz sjevernog regiona, 22 korisnika su iz centralnog regiona, dok su 2 korisnika iz primorskog regiona. Zahtjevi su u fazi administrativne kontrole.

Takođe, u IV kvartalu (10. novembra) objavili smo treći Javni poziv za mjeru 1 (namjenjena primarnim poljoprivrednim proizvođačima) koji traje do 27. decembra ove godine. Ovaj Javni poziv je namijenjen korisnicima koji planiraju investicije koje se odnose na nabavku mehanizacije, opreme, podizanja višegodišnjih zasada, izgradnju plastenika/staklenika, dok će novi četvrti Javni poziv za Mjeru 1 pored navedenih investicija uključiti i izgradnju i rekonstrukciju objekata. Ovaj Javni poziv se planira tokom marta naredne godine.

Pored navedenih Javnih poziva za mjeru 1 u planu je i objava četvrtog Javnog poziva za Mjeru 3 (za prerađivački sektor) tokom februara naredne godine.

S poštovanjem,

